

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.  
 Fòra de Palma ..... 2 1/2 "  
 Números atrassats ..... 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## BAULES Y BIULONS.

Si à Palma hey hagués una escòla abont s'enseñás à n'es menestralis lo que los convé sobre relatíu à n'es seu art, y nòltros haguéssim d'aconseyá es capítols ò assunts pròpis d'es ram de fusteria, courés y serrallés, faríam esplicá una llissó sobre ses *Baules y biulons*, duguent es dexebles de pòrta en pòrta y de calaxera en calaxera per ferlos trèure modèlos y dibuxos. Però ja que aquella escòla no eksisteix, que sapiguem, y suposat que L' IGNORANCIA sol rallá de tot y à tothòm dona recapte, avuy anam à dí quatre paraules sobre aquest assunto; y si à qualcú no li acomòda, que gir fuya, pues no podem fé contents à tota casta de lectors.

Antigament, es portam de ses entrades de Ciutat solia essè embarrat p' es mateix estil d'es que encara veym à un portal de Santa Eularia; per baules hey havia unes anelles de ferro obrat, que tenían un forch afavorit de ròtlo; ja en quedan ben pòques; entre altres tenim à sa memòria sa d' es portal de s' oratori de Santa Catalina des pobres, que mira à n'es Sitjà.

En llòch de baules també usavan uns poms penjants à modo de massetes que pégavan sobre sa cabota d'un bon clau macís, y solian está vuyt à nou pams amunt, à fi de podè tocà sense devallà des cavall, es seños de la casa.

Ses pòrtes des balcons y finestres, duyan à sa verga una maneta amb sa coua entornillada per doná bon agafay y obligá es giró de sa tancadura. Es portellons y ses vidrieres tenian, per lo regulá, biulons de mòlla, que los deyan caputxins, à fi de podè tancá y obrí per medi d' una cordellina, sense enfilar-sé. Ses pòrtes de ses sales y ses cambres mostravan es séus poms de llautó ò de ferro, tornetjats, demunt molt bells escuts entretayats d' es mateix metal.

Y à ses barreres y portasses, veyan aquells ferrayats amb un pam y mitx de mànech, que aconhortavan à n'es més poruchs.

Y aquestes feynes de serralleria, eran ben forjades y tenían una forma pròpia y en caràcte, segons s'estil y gust d'aquell portam.

Ara, que tot s'ha refinat, ja es cèrt que seria una mania volè aplicá aquells mateixos biulons, baules y tancadures, à ses nòstres pòrtes de caoba, à ses mampares, y à ses vidrieres à l' inglessa; però precis es confessá que la major part de ses ferramentes que es nòstros menestralis mos forjan, son à proporció, molt més xerèques que ses d' altre temps.

Y sino, comensau per mirá aquexes pòrtes de lleñam vermay ò de caoba amb ses clavendes entretayades que semblan pells de coní esteses per axugarlès; (valgan per mòstra ses de s' escanzell nou de La Sanch) y veureu que los serveix de pom y baula una ma de llautó ò un bras de xorragh ple de fuyatje; còpies de ses primeres mòstres que mos arribaren de Marsella.

Mirau aquestes vergues, primes còm à jonchs, que en llòch de subjectá ses pòrtes des balcons, se vinclan cada instant seguit es vicis des brancals de fusta. Mirau es biulonetes de ferro magre amb so pomet de llautó, que, si es portellons badan de junta, ò si ses pòrtes penjan un gruix de moneyòt, ja no arriban ò no entran dins es sobrepañs.

Oh! lo que més mos trèu sa fetna son aquests pomets com à cireres que no més los poden agafà amb sos dos dits, y amb gran perill de torcersé ses ungles.

Y no es tan sòls à ses portetes de pisos per llogá que veym aquests fiadores tan miserables; es nòstros courés tenen un mòtlo, y no'n saben fé d' altres.

Mirau aquestes claus que per rodar-les à dins es pañy vos heu de pelá es núus des dits.

Mirauvos ses frontisses que son de tel de seba, y comparaules amb ses correjes llargues y d' escayre qu' altre temps s' usavan.

Y que no mos digan es nòstros menestralis qu' es seños que pagan en tenen sa culpa; pues moltes vegades, amb

sos doblés y tot, no los han pogut oblidá à fé aquests trabays còm correspon.

Una economia mal entesa y una ignorància caparruda han fet que s'art de construbí à Mallorca, se tròb avuy en dia molt més atrassat que en temps des nòstros avis; per molt que vulgan fermos creure lo contrari. Si qualche cosa veym ben feta y ben entesa, amb aquest ram de baules y biulons y ferramentes, mos vé de fòra, mesclat amb altres objèctes de quincalla. Y axò es lo que are está en més mòda.

Es poms de ferro fus envernissats; es poms de vidre vert ò gròch ò blau, es *timbres* y es picaportes de metal teñit de porcelana, axò ha entrat en bòga, p' es portam modèrn; y no seria res que tot axò s' emprás à obres de s' estil dei dia; lo absurdó es que ben sovint s' apliquen aquests flamants objèctes à mòbles y à portam antich. (\*)

Per acabá dirèm que reprobam per incòmodes, pòch resistentes y de mal gust, aquestes manetes de ferro amb una bolla de llautó que sòlen posá à tot es portam de finestres y balcons. Que ses baules redones ò d' ansa-pané que solian penjá à ses pòrtes foranes de ses cases de ses viles, eran més hermoses, més fortes y de més bona agafada qu' aquests birulets de ferro fus ò de llautó qu' à l' hora d' are s' usan. Que es poms rimats demunt aquells escuts de creus de Calatrava ò d' àguiles coronaDES, à lo austriach, demunt aquelles pòrtes de lleñam vermay, eran molt més artístichs qu' es poms de ferro fus imitats à màrmols de colòs qu' are se pòsan à totes ses mampares, amb un biulon de mòlla.

Y que per fé renexe s' industria des serrallés y des courés, à Mallorca, seria necessari enseñá es trabayados à copiá es bons modèlos antichs que sian aplicables à ses obres del dia, y à tria es del Estrangé que mos arriban, perque

(\*) A sa nova iglesleta de Pòrtol, d'estil gótic, haviam adquirit un pom de ferro obrat per una de ses pòrtes, y de la noche à la mañana, el vérem sustituit amb un de vidre vert à la modèrna, perque aquest era més polit.

entre ses mòstres bònes, hey ha molt de rotam.

¿Abont son es mèstres? No 'u sabem.  
Lo que sabem cert es que los pagam.

UN IGNORANT.

## EL PUIG DE POLLensa.

Era una nit d'es mes d'agost de l'añy passat, que seyem en es pati d'una casa de Pollensa, conversant y fent vèrbes amb amichs, quant un d'ells molt resolt y devertit mos proposá que pujasse dalt *eu Puig*. Dit y fet: mos aixecarem y partirem.

Me record' que feya una lluna tan clara que semblava casi bell de dia. Ses estrelles amb inmensa escampadissa espietjavan dins s'envelada estesa d'un cel net de niguls. Su-baix des nòstros pèus, ensà y enllà espargits, còm à regussay de molinada encesa, de tant en tant lluhian es llumets de ses possessions y ses fogateres des carbonés per dins es bòschs. S'ayre, sumòrt, sumòrt, mos refrescava es front entressuat, no bastant sa séua fòrça per bellugá ses paumes des garbayons y des pins empeñalats. Sentiam ses esquelles de ses guardes que pasturavan es rostoy de p' es costés, y es sò des fabiòls ben refilats entre mitx des grins qu'en competència repermaven es seu cant agut y delitós.

¡Oh, qu'era d'hermosa aquella nit!

Pujavam per un caminoy estret, empedregat de còdols o ubèrt amb picassó dins sa muntanya, fent vòltes y revòltes, mentres mos embalsamava s'oló de senyorida y romanins; y contant rondayes y riguent, sòls no mos temíam de ses empitrades ni des ròsts seregatats de ses dresserres.

A la fi arribarem dal *eu Puig*, y vèrem devant nòltros aquells torreons de pedres gratelloses y colrades que, ferits per sa lluna de plè en plè, pareixan un castell al ayre y sense fonaments.

Tocàrem à sa pòrta, menfres un cá, de part dedins, ja dava avis de *gent esteràna*; y mitx endormiscat, fregantse ets uys, mos obrí es donat, amb sos calsons amb bufes mal lligats, y amb un llum de cruyes en sa mà, que feya crexe, per llarch y de través demunt ses pàrets, ses ombres des nous hòstes un pòch intempestius.

Es cá, qu'era ben negre y de pastó, no s'aturava de remugá, ensumatmos de un à un, ventant sa coa.

Concedit s'acòbro que may à ningú négan, y per prendre es descans que ja aïnoràvam, dormírem tot d'un sò fins à les quatre de sa matinada, pues volíam veure sortí es sòl.

¡Qu'es de bella y alegre s'auba, vista d'allà dalt!

Pareix que sa llum brolla just dins sa badia de Pollensa. Ses muntanyes eran de colò morat esmortuit; la mà aclaria per instants ses faxes argentades part d'allà sa platja enterbolida; y el cèl colò de cèntra matava ets estels à pòch à pòch dins es llevant.

Una rima encesa destriava s'aygo baix del cèl. Es niguls y bòyres lluñedanes cobravan per devall, es gròch de ses taronjes; y còm una rodella de fòch viu, al cap derré guaytava es sòl, surant demunt es plà de s'aygo, y s'alsá tenint de vermayó tots es peñals més atrevits des nòstro entorn.

En aquell instant sentírem sa campagna ventant s'*Ave-Maria*, y dárem de bòni cò es bon dia à la *Patrona*.

Llavà eran de veure, netes de calitja, ses esquenes de sèrres y turons, que se revinclar dexant llòch à la mà per sèt afraus. De cap à sa tramuntana teníam Sant Vicens y Formentó; mirant à n'es mestral queya Ternelles; més enllà Albercuix, y la Fortalesa casi enfilant Alcudia; à s'endret des xalòch es puig de Sant Martí; à ponent, Fertàritx, sa peña Mascarada y la Vall d'en March.

Y ¿quin país del mon pòt oferí dins tan petit redòl un tan gran axam de maravelles còm es que sa naturalesa allá mostrava? Que pujin dalt *eu Puig* es mallorquins que van fora Mallorca à cercá paratges delitosos; que vejin d'allà dalt sortí es sòl, y quant hajen guaytat per tots es vents, que s'ajonoyin devant aquella prodigiosa imatge que vá posá es seu vòl allá demunt, per mostrá à n'es mallorquins faëls, d'alsá es seu còr à n'el Rey de les altures.

.....

Abans de les nòu ja eram altra volta dins es pòble, per regalá à ses joves que estimàvam, per bona recordansa, un pàrey de *mides benèhides*.

UN CIUTADÀ POLLENSÍ.

## SA CANSÓ DE S' ENFADÓS.

—Per qué en aquest mon de mones,  
Amb tants d'anyys còm fà que ròda,  
May es passada una mòda  
Que duen tantes personnes?

Déu digué: «*Al germà prohisme*  
Còm à tu mateix.» ¡Tot just!

Y arrèu tot son còrs de fust

Y enveja, y fèl y egoisme.

Axò m'fà està concirós:

¡Y ahont es sa lley de Déu?

—¡No sigues enfadós!

No's conte téu.

Tant mateix, ¡qu'en treuries

D'aquexes doctories!

—No: lo qu'es aquesta idea  
No la'm puch trèure d'es cap,

Jò qui som curiós, (ja's sab,)  
Més qu'una fadrina veyá.

En dia que à una cosa  
No li tròb esplicació,  
Estich amb un esclat  
Y es pensament no 'm repòsa.

¿Còm axí tan cavilós  
Ha d'essé aquest capet méu?  
—¡No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
Còm més t'hi enfundarás,  
Més t'en penedirás.

—No 'm cab dins s'enteniment  
Còm es qu' En Jòrdi predica  
De lo que no entén cap mica,  
Y es ascoltat de la gent.

Y lo milló de tot es  
Qu'amb tant còm s'infla y s'ufana,  
Si'l penjau à sa romana,  
Veureu que sòls no trèu pès.  
¿Per qué, idò, tan orgullós  
Vòl fè de Pere-Mateu?  
—¡No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
¿De ciencia no 'n té molta?  
¡Més ase es qui l'ascolta!

—¿Còm axí aquell pelat  
Que abans es Govèrn malehíta  
Are l'alaba, d' es dia  
Ensà que l'han empleat?

—No criticava per sis,  
Sempre per tot fent sa beya,  
Y à n'ets empleats los deya  
Sangoneres del país?

Y are còm ell no n'hi ha dos  
Per alabá es partit séu.

—¡No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
Tothom sab, 'vuy en dia,  
Quin pa més l'asacia.

—¿Còm deu essé que en sortí  
Un pretendent à una atlòta,  
En dia que té marròta  
Totduna li diu que sí;

Y en que sia homò de bé,  
Si de *grògues* no 'n té massa,  
Li planta una carabassa  
Que à Muro no'n saben fè?

—Trobau qu'axò es decorós,  
A s'amor posarli prou?

—¡No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
Si es veure axò't desvel-la,  
Tanquet dins una cel-la.

—Señó Diputat, vostè era  
Un señó bastant pansi:  
Fá uns quants anys que anà à Madrid  
Ben carregat de falèra.

Y are el tròb que ja es tornat,  
Y vetx que fà molta vasa,  
Que té cotxo, ha parat casa,  
Y viu còm un potentat.

Me diga, entre nòltros dos,  
D' hon li surt aquest capbréu?  
—¡No sigues enfadós!

No's conte téu.  
¡Y alèrta à ferne crítica  
De còses de política!

—Sicilieta, y vosté  
Qu' es tota polvos d'arròs,  
Per qué dà es *moño* tan gròs,  
Y just sà compondrersé?  
—Y tota aquexa estufera  
L'hey paga es seu hòmo?... ¿sí?...  
—Y porque camina axi,  
Còs envant y pèus enrera?  
—Quin còs tant curt y agradós!  
Tot aquest adrès es seu?  
—No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
—No'n faltaria més  
Qu'are ella t'ho digués!

—Bòno, y aquell bergantell  
Perqué amb una dòna 's casa  
Avesada à fó gran vasa,  
Y tot ha de sortí d'ell?  
Si's vestia de despuyes,  
Per estovia un doble,  
Cóm no veu que tot quant té  
No li bastará per guyes?  
—No hey ha un amich judiciós  
Que l'avisás, per bé seu?  
—No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
—Ests tu qu'hey tens sa pell?  
—Xel fè! s'ansia per ell!

—Y aqueil altre estrafolari,  
Còm es qu' es vespres sól di  
Que no se pót adormi  
Si abans no passa el rosari,  
Y tothom qu' el coneix bé  
Massa sab per cosa certa  
Qu' es matí, quant se despèrta,  
Ja pensa es mal qu'ha de fé?  
—Y axó no es ferse odiós,  
Escrinint es nom de Déu?  
—No sigues enfadós!  
No's conte téu.  
N'hi ha molts, avuy en dia,  
D'aquesta confraría.

—Ydò, no res: jò ja vetx  
Que si'm pòs à cabilá,  
Será axò un may acabá,  
Y es per demés que basquetx.  
A la fi, es cap me confon  
Es pensà amb aquestes còses:  
¡Beneyt de mi, si fent gloses,  
Cregués qu'he d'adressá el mon!  
En llòch d'essé cavilós,  
Val més que m'coman à Déu:  
No vuy essé enfadós;  
No's conte meu.  
Fassem propòsit nou,  
Y n'hajam parlat prou.

MIRANÍUS.

## CARTA Á UN MONTUIRENCH.

Estimat amich: He rebuda sa téua,  
en que m'convidas à ferte uns quants  
dies de companyia per Montuiri are que  
comensam a entrá en es bon temps.

Si bé es veritat que no'm faltan  
desitjos de passejá sa méua primorosa  
figura, tampoch tench sa vida tan avor-

rida, que vulga anarmen de bot y boley  
à l' altre mon.

Estich bé per are à dins Ciutat, sobre  
tot desde que s' Ajuntament s'es donat  
à purificarmos s'ayre y guardarmos de  
fèbres, sembrant abres d' aquexos que  
los diuen *eucalyptus*, y que d' aquí un  
grapat d' anys comensarán à sortí de  
ses caheres, si ets atlòts no resolen lo  
contrari, esfondrant cahera y abre.

He sentit dí moltes vegades que «tot  
lo mon es mon, fora Montuiri,» y som  
de parè qu' aquexa terra será l' altre  
mon dolent, es à dí, l' infèrn.

Diré perque.

Mos conta s' Evangèli qu' allá à l' altre  
mon dolent hey haurá gemechs, plorayes  
y cruxits de dents. Y si no mén-  
ten ses cròniques, per aqueys barrios  
montuirencs, si no *gemechs*, hey ha  
molts d' *ays*, y no hi faltan tampoch sè-  
bes, fruya molt bona per fé cruxí sa  
barramenta y fé caure llàgrimes còm es  
puñy. Per lo tant, te don les gracies de  
s'ofèriment, y ja'u veurém en está de-  
sesperats.

En Pep vá rere ses panades que li  
enviares, y perque jò les tastás me'n  
doná una. Amb ella he pogut conexe-  
que no menten es qui diuen que à Mon-  
tuiri, estant còm están fòra del *mon*, no  
conexen *la carn*; perque, fiet, còm pròu  
vatx havé llescat, just hey vatx trobá  
un òs. Axò'm prova que sobre lo que  
deys qu' el *dimoni* no se pòsa amb vòlt-  
ros, no serà perque Sant Bartomeu el  
tenga fermat, sino perque, per tenirlo  
content, li donau ses popes; y ets òssos  
les enviau à n'ets amichs.

Te don s'enhorabona perque, desde  
qu'has acabada sa carrera, ocupas un  
puesto elevat, (si es que vius dins Mon-  
tuiri.)

Dispón d'es téu amich y camarada  
que sense ofici ni benefici continúa es-  
sent per are un pòbre

EX-ESTUDIANT.

## XEREMIÀDES.

Si sa mala noticia que doná despuy-  
alí s' *Isleño* mos surt vera, digau que  
haurém goñat bon jornal.

Segons diu, hey ha hagut un poblé  
qu'ha entrat patates de contrabando; y  
dins es sachs, per més afronta y burla,  
hey venian sarments duytes de Fransa.  
Y, com si res fos, no ha tengut escrú-  
pol de sembrá aquelles sarments dins  
viña seu.

¿Que trobau? ¿Es mallorquí qu'axò  
ha fet, si es tal còm diuen, no merexer-  
rà qualsevol cosa? Si axò no es crimi-  
nal, que m'tayen es coll.

Totduna que s'ha tengut noticia  
d'aquest abús, una comissió d'hòmos  
inteligents es partida depressa cap à sa

Pobla, à veure lo qu' haja pogut suc-  
cehí, y à tractá de posarhi remey.

Veurém, meèm, que serà estat.

\*\*

Ses funcions d'òpera qu'hey ha ha-  
gut en es nostre Teatro, des dilluns de  
Pasco ensà, per are no van malament, y  
han feta una revivaya amb sa venguda  
d'es nostre paísà, es baix Sr. Ordinas,  
que per are no ha cantat més que en el  
*Faust*.

Es Teatro, plè cada vespre, à poch  
s'hi falta; à diferència d'altres tem-  
porades qu'han donat molts de cals-frets  
à n'ets empressaris.

Lo qu' es aquests qu'heu son are, no  
se podrán quexá d'es públich. Are lo  
qu'hey importa es qu' es públich no se  
puga quexá d'ells.

\*\*

Sa canongía que romangué vacant  
quant va morí D. Miquel Peña, l'han  
concedida à D. Llorens Despuig, que  
aquests dies n'es entrat en possessori.

—Y s'altra, sa canongía doctoral?

Are li fan es mánech.

\*\*

¿Que no'u sabeu que s' altre dia un  
bergantell amb un poch més robá sa  
bossa *nada ménos* que á tot un seño mu-  
nicipal? Si fins y tot es municipals no  
van segús, ¡ves qu' han de fé es qui  
no'u son municipals!

Ja'u diu s'adagi castellá: «Cuando  
el abad juega á naipes, ¡que harán los  
legos!»

Are, es dia ménos pensat, es robat  
serà s' Alcalde. No té remey.

\*\*

No, y p'el Terreno pareix que també  
hey arriban ets esquitxos. Segons no-  
ticies, à una partida de cases de per allá  
es *cacos* hey han feta *casa-santa* sense  
ferse escrúpol de que ja havia passat es  
dijous sant.

A n'es qui ténen casetes baix d'es  
Castell, los recomenam qualche cosa de  
s' article que publicam avuy sobre *bau-  
les y biulons*.

Es s'únich consòl que los porem  
doná.

\*\*

Es vesins de sa Plassa d'es Banch de  
s'òli estan que no caben en pell, tots  
contents y satisfets, desde que s' Ajun-  
tament los ha sembrat allá una partida  
d'abres, y are los empedrega ses ace-  
res de bell nou.

¡Llàstima qu' es Banch de s'òli no sia  
gran abastament perque hey anàs à viure  
tot es vesindari ciutadá, y axí poriam  
di amb veu alta per tot arreu: ¡Tot Ci-  
utat està satisfet d'es seu magnífich Ajun-  
tament!

\*\*

## COVERBOS.

Hey havia un sollerich que per fè vèrbes era el reverent diable. Escoltau aquesta:

Un dia ell y un atlot seu arribaren à una possessió de pes pla, à hora en que à la casa ja havien dinat. Sa madòna, per obsequiarlos, posà taula, tregué olives, sobrassada y un formatje sencé.

Els sollerich comensà à ateipirse de pa y olives y sobrassada, y à fè gloses à sa madòna; y aquesta bones riayes.

Quant estigué sodoll, s'alsava de sa taula, y sa madona, qu'era rumbosa, l'instava que menjás més.

—No tench més gana, madòna; no vuy res pus.

—Menjau formatje; ell no l'heu tocat!

—Teniu rahó, madòna, no hi pensava. Pren es formatje, comènsa à darlí voltes, y à la fi surt amb aquesta:

—Ahont trobau que l'he d'ensatá, madòna.

—Allá ahont vos voldréu, (li contestà ella.)

—Ydò, jas, atlòt, posel dins ses besoses, y ja l'ensatarèm à ca-nòstra.

\*\*

Un estudiant carabassé escrivia à un camarada seu una carta de devés tres fuys: Y llavò acabava diguentli:

—Dispensarás, amich meu, si t'esrich aquesta carta un pòch llargueta; perque no he tengut temps d'escriurela més curta.

\*\*

També es molt bona aquella altra carta qu'escrivia à son pare un jovensà pagés qu'era vengut à Ciutat à cercá feyna, y s'havia colocat d'aprenent de carnicé en es Matadero:

«Mon parc: Es mestre está satisfet de mí, perque aprench aviat de fè sa feyna. Ja ha dues setmanes que me fà inflà, y diu qu'aquest més qui vé, si som bòn atlòt, comensará à férme escorxá, y llavò goñaré més.—Memories, etc.»

\*\*

Un olié molt acomodat s'en entrá à ca d'un pintó, perque li pintás es seu retrato. Li demaná que valdría, y es pintó li contestá qu'un retrato *al óli* d'es tamañy qu'ell desitjava, no ley poria fè per manco de cincuenta duros.

Es pagés heu trobava moltet.

—Si no voleu gastá tant, (li digué es pintó,) anau à una fotografia, y feyyos retratá.

S'olié pensava y pensava, y treya contes amb sos dits; fins que, es cap derré, alsant es cap, digué à n'es pintó:

—Diga, seño, i y d'es cincuenta duros, que no'm podrà llevá rès, si jo heu posava s'óli?

\*\*

—Lo qu'es axò d'es jòch, (deya un pòbre desenganat,) sempre es un mal conte que no rét. Per exemple: tench cent duros, y en pòs 50 demunt una carta. Si guañy, no més augment es meu capital d'una tercera part; y si pèrt, el disminuesch d'una mitat.

Y tenia rahó.

\*\*

Ajudavan à bé morí à l'amo d'una casa de *préstamos*, y s'agonisant l'exortava mostrantli un Sant-Cristet de plata.

—Pare, (deya es malalt mirantlo de prim conte,) poca plata té: no li puch dexá més que dos duros.

\*\*

—¡Ses injuries, (deya un valent acalarat,) s'han de rentá amb sanch!

Y un hòmo de bé, sentintlo, responia:

—May m' ha agradat tal llexivada.

\*\*

S'en entra un anglés à una perruqueria, s'assèu, y mentres es perruqué l'en-sabonava, se trèu s'inglés una pistola y ley mòstra diguent:

—Estau-me alèrt, que jò som molt prim de péll, y si'm feys sanch, vos péch un tir.

—Està bé, *mister*, está bé, (li contestà es *figaro* fent sa mitja.)

—¿Que vòl dí? ¿que no vos assusta una pistoletada?

—Ca! no señó; perque si li arrib à fè un tay, per petit que sia, totduna li tay sa gargamella.

S'inglés molt serio agafà es capell, y s'en anà à afeytarse à un altre llòch.

\*\*

—Y ben mirat, ¿qu'es sa vida? (deya un filòsof mal humorat.) Trabayà per menjá, menjá per viure, viure per patí, patí per enmalaltirse, enmalaltirse per morí, morí per reposá. ¡Y ja li poréu doná voltes: que còm pròu hauréu rodat, vendréu à pará en es mateix llòch!

## ANUNCIOS

## OBRES MALLORQUINES.

COMEDIES DE COSTUMS MALLORQUINES, compòstes den Bartomeu Ferrà, titulades: *Es Calsons de Mestre Lluch*, *Contes veys barayes nòves* y *Sa Plagueta des llogués*. Les venen à totes ses llibreries de Ciutat.

FLORS DE MALLORCA, poesies d'autors vients, premiades les més en los Jochs Florals de Barcelona. Van traduïdes en llengua castellana. Les venen à s'imprenta de P. J. Gelabert.

DEVERS DELS HOMOS, original de Silvio Pellico, traducció den M. Obrador Bennassar. Conté 52 articles d'instrucció moral y religiosa qu'haurien de sobre de memòria tots es joveans del dia. A totes ses llibreries.

POESIAS FANTÁSTICAS en mallorquí, per don Tomàs Aguiló. Les venen à s'imprenta de Felip Guasp.

## PORROS-FUYES.

## SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Dault rapè y farà etchems.*  
SEMLANSES.—1. En que còm més amunt se fan manco n'hi ha.

2. En que té coa.

3. En que no passa.

QUADRAT....—Corb-Omar-Rava-Bras.

PREGUNTA.....—Moll.

ENDEVINAYA.—Una llàntia.

## LES HAN ENDEVINADES:

Sis:—A. C. I. T., Papuys, Geneta Vega, Un Desenfeynat, Aguila y Pere Pera.  
Clinch:—Un Sardiné festetjadis, Atelequim, Dues Papayones, Mariella y Macarroni.  
Y quatre no més:—Un Llenterista, Un Montisionista, Un Escòla, Coax-piu y Lau Tibicriste.

## GEROGLIFICH.

1879 + 1880 — NO

VIA



UN LLENTERNE.

## SEMLANSES.

1. ¿En que s'assebla un pagell à una ròsa?
2. ¿Y una ploma d'escriure à una cucuyada?
3. ¿Y un lladre à un fòch que s'encén?
4. ¿Y una figa flò à una casa qu'amenessa ruina?

Q. R.

## QUADRAT DE PARAULES.

• • •  
• • •  
• • •

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides verticalment y de través digan: sa 1.ª retxa, un déu antich; sa 2.ª, una vilà de Mallorca; sa 3.ª, lo qu'hey ha à un jòch de cartes, y sa 4.ª una beguda.

BOTETA.

## CAVILACIÓ.

Un—Sis—Nou—Onze—Setze—Cent—Mil.

Amb sa primera lletra d'aquests números compondre es nom d'una cosa que à Ciutat de cada dia ràt més poch.

UN PUNXA-ENGEVAT.

## FUGA DE CONSONANTS.

A. .E.I. .O. .U

X.

## ENDEVINAYA.

Som vista, vista, no vista,  
D'es nas me surten mocays;  
Plorant me véncon desmays  
Que'm duen à la mòrt trista.  
Per essè jò més ben vista,  
Altri me sòl amocá,  
Y qualcú d'es meu plorá  
Ses butxaques s'en ensista.

X.

(Ses solucions dissapte qu'vé si som vius.)

17 ABRIL DE 1880.

Estampa del Pere J. Gelabert.